# **EXHIBIT 1**

Category 1: Highly Sensitive Strategic, Programmatic, or Financial Information

- 1. PPFA00001401
- 2. PPFA00001412
- 3. PPFA00001522
- 4. PPFA00001535
- 5. PPFA00001637
- 6. PPFA00001652
- 7. PPFA00001660
- 8. PPFA00001697
- 9. PPFA00001705
- 10. PPFA00001908
- 11. PPFA00001919
- 12. PPFA00002164
- 13. PPFA00002172
- 14. PPFA00002198
- 15. PPFA00002284
- 16. PPFA00002323
- 17. PPFA00002438
- 18. PPFA00002444
- 19. PPFA00002613
- 20. PPFA00002624
- 21. PPFA00002649
- 22. PPFA00002659
- 23. PPFA00002689
- 24. PPFA00002693
- 25. PPFA00002705
- 26. PPFA00002711
- 27. PPFA00004906
- 28. PPFA00004939
- 29. PPFA00005030
- 30. PPFA00005121

## Category 2: Internal Market and Financial Information

- 1. PPFA00003123
- 2. PPFA00003124
- 3. PPFA00003125
- 4. PPFA00003128
- 5. PPFA00003134
- 6. PPFA00003138
- 7. PPFA00003378
- 8. PPFA00004667
- 9. PPFA00004676
- 10. PPFA00004911
- 11. PPFA00005165

# Category 3: Proprietary Fundraising Strategy

- 1. PPFA00002978
- 2. PPFA00002986
- 3. PPFA00002991

#### Category 4: Strategy Programming Information

- 1. PPFA00001423
- 2. PPFA00001435
- 3. PPFA00001464
- 4. PPFA00001479
- 5. PPFA00001497
- 6. PPFA00001501
- 7. PPFA00001530
- 8. PPFA00001575
- 9. PPFA00001585
- 10. PPFA00001593
- 11. PPFA00001598
- 12. PPFA00001601
- 13. PPFA00001622
- 14. PPFA00001635
- 15. PPFA00001658
- 16. PPFA00001665
- 17. PPFA00001668
- 18. PPFA00001671
- 19. PPFA00001673
- 20. PPFA00001675
- 21. PPFA00001678
- 22. PPFA00001681
- 23. PPFA00001683
- 24. PPFA00001685
- 25. PPFA00001691
- 26. PPFA00001694
- 27. PPFA00001734
- 28. PPFA00001737
- 29. PPFA00001743
- 30. PPFA00001766
- 31. PPFA00001769
- 32. PPFA00001778
- 33. PPFA00001785
- 34. PPFA00001798
- 35. PPFA00001817
- 36. PPFA00001842
- 37. PPFA00001850
- 38. PPFA00001858
- 39. PPFA00001862
- 40. PPFA00001880
- 41. PPFA00001883
- 42. PPFA00001886
- 43. PPFA00001897

- 44. PPFA00001930
- 45. PPFA00001933
- 46. PPFA00001974
- 47. PPFA00001978
- 48. PPFA00001982
- 49. PPFA00001987
- 50. PPFA00002038
- 51. PPFA00002043
- 52. PPFA00002096
- 53. PPFA00002100
- 54. PPFA00002104
- 55. PPFA00002108
- 56. PPFA00002154
- 57. PPFA00002213
- 58. PPFA00002218
- 59. PPFA00002223
- 60. PPFA00002228
- 61. PPFA00002273
- 62. PPFA00002275
- 63. PPFA00002390
- 64. PPFA00002395
- 65. PPFA00002400 66. PPFA00002403
- 67. PPFA00002406
- 68. PPFA00002418 69. PPFA00002430
- 70. PPFA00002434
- 71. PPFA00002450
- 72. PPFA00002453
- 73. PPFA00002456
- 74. PPFA00002459
- 75. PPFA00002462
- 76. PPFA00002468
- 77. PPFA00002471
- 78. PPFA00002475
- 79. PPFA00002485
- 80. PPFA00002496
- 81. PPFA00002517
- 82. PPFA00002524 83. PPFA00002531
- 84. PPFA00002552
- 85. PPFA00002599
- 86. PPFA00002603
- 87. PPFA00002731
- 88. PPFA00002736
- 89. PPFA00002749

- 90. PPFA00002753
- 91. PPFA00002805
- 92. PPFA00002810
- 93. PPFA00002815
- 94. PPFA00002822
- 95. PPFA00002824
- 96. PPFA00002880
- 97. PPFA00002883
- 98. PPFA00003014
- 99. PPFA00003048
- 100. PPFA00003169
- 101. PPFA00003188
- 102. PPFA00003222
- 103. PPFA00003319
- 104. PPFA00003325
- 105. PPFA00003335
- 106. PPFA00003337
- 107. PPFA00003367
- 108. PPFA00003410
- 109. PPFA00003449
- 110. PPFA00003455
- 111. PPFA00003461
- 112. PPFA00003468
- 113. PPFA00003475
- 114. PPFA00003480
- 115. PPFA00003487
- 116. PPFA00003542
- 117. PPFA00003599
- 118. PPFA00003658
- 119. PPFA00003718
- 120. PPFA00003786
- 121. PPFA00003854
- 122. PPFA00003925 123.
- PPFA00003999 124. PPFA00004075
- 125. PPFA00004151
- 126. PPFA00004230
- 127. PPFA00004309 128.

PPFA00004389

- 129. PPFA00004467
- 130. PPFA00004508
- 131. PPFA00004564
- 132. PPFA00004581
- 133. PPFA00004587
- 134. PPFA00004589
- 135. PPFA00004593

136.	PPFA00004598
137.	PPFA00004601

- 138. PPFA00004606
- 139. PPFA00004655
- 140. PPFA00004657
- 141. PPFA00004722
- 142. PPFA00004834
- 143. PPFA00004840
- 144. PPFA00004846
- 145. PPFA00004851
- 146. PPFA00004857
- 147. PPFA00004863
- 148. PPFA00004872
- 149. PPFA00004904 150. PPFA00004913
- 151. PPFA00004916
- 152. PPFA00005019
- 153. PPFA00005020
- 154. PPFA00005021
- 155. PPFA00005022
- 156. PPFA00005023
- 157. PPFA00005024
- 158. PPFA00005025
- 159. PPFA00005026
- 160. PPFA00005027
- 161. PPFA00005028
- 162. PPFA00005110
- 163. PPFA00005111
- 164. PPFA00005112
- 165. PPFA00005113 166. PPFA00005114
- 167. PPFA00005115
- 168. PPFA00005116
- 169. PPFA00005117
- 170. PPFA00005118
- 171. PPFA00005119
- 172. PPFA00005166
- 173. PPFA00005167
- 174. PPFA00005315
- 175. PPFA00005321
- 176. PPFA00005328
- 177. PPFA00005329
- 178. PPFA00005331
- 179. PPFA00005333
- 180. PPFA00003381

# Category 5: Safety and Security Information

- 1. PPFA00001616
- 2. PPFA00002840
- 3. PPFA00002846
- 4. PPFA00002862
- 5. PPFA00002871

### Category 6: Sensitive Business Relationships

- 1. PPFA00001609
- 2. PPFA00002192
- 3. PPFA00002277
- 4. PPFA00002826
- 5. PPFA00002833
- 6. PPFA00002886
- 7. PPFA00002893
- 8. PPFA00002901
- 9. PPFA00002909
- 10. PPFA00002914
- 11. PPFA00002920
- 12. PPFA00002925
- 13. PPFA00002931
- 14. PPFA00002939
- 15. PPFA00002947
- 16. PPFA00002953
- 17. PPFA00002960
- 18. PPFA00002966
- 19. PPFA00002972

## Category 7: Miscellaneous Sensitive Documents

- 1. PPFA00001492
- 2. PPFA00001588
- 3. PPFA00004666
- 4. PPFA00004675
- 5. PPFA00004778